

Krajinapetrol a.d. Banja Luka
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2023. GODINU
I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Banja Luka, maj 2024. godine

SADRŽAJ:

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1
BILANS STANJA (IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA)	5
BILANS USPJEHA	13
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI PERIODA	20
BILANS TOKOVA GOTOVINE	21
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	26
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ	29
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	29
OSNOVI ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD	30
Izjava o usaglašenosti	30
Osnovi za sastavljanje i prezentaciju	30
Uporedni podaci	33
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike	33
Stalnost poslovanja	33
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE	33
POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE	50
PORESKI RIZICI	54
ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	55

Društvo za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" doo Banja Luka - Ul. V.Pelagića 24/26
Tel./faks.:+387 51 214-670 mobilni +387 65 522-723 ■ www.aditon.rs.ba ■ e-mail: aditon.doo@gmail.com
MBS 1-12461-00 ■ MBR 1954601 ■ JIB kod PU RS 4401613680003 ■ IB kod UIO 401613680003
Upisani i uplaćeni osnovni kapital 5.000 KM ■ Ž-R kod "NLB Banke" B.Luka br. 5620990001398361

SKUPŠTINI I UPRAVI

Krajinapetrol a.d. Banja Luka

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Krajinapetrol a.d. Banja Luka (u nastavku Društva), koji obuhvataju izvještaj o finansijskoj poziciji na dan 31. decembar 2023. godine i izvještaj o ukupnom rezultatu, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2023. godine, finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na navedeni datum u skladu sa MRS/MSFI.

Osnova za mišljenje

Povjerene revizorske poslove smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše obaveze, prema navedenim standardima, dodatno su opisane u pasusu Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Ispunili smo etičke obaveze u skladu sa zahtjevima iz Kodeksa IESBA i potvrđujemo našu nezavisnost u odnosu na Društvo, u skladu sa Etičkim kodeksom IESBA za profesionalne računovođe (Kodeks IESBA), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući za pružanje osnove za davanje našeg mišljenja.

Isticanje pitanja

Ne izražavajući rezervu na mišljenje izneseno u prethodnom odjeljku, skrećemo pažnju na:

- Napomene u podnaslovu »Potencijalna sredstva i potencijalne obaveze« gdje je Društvo objelodanilo da ima sudske sporove vezane za pravo posjeda na značajnom broju nekretnina. Društvo procjenjuje da će sporovi biti riješeni u njihovu korist i iz tog razloga nije formiralo rezervisanja za pomenute sporove

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su najznačajnija u vršenju revizije finansijskih izvještaja za tekući period.

Kao ključna pitanja odredili smo sljedeće:

1. Realnost iskazanih prihoda od prodaje sa posebnim osvrtom na uticaj MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima na iskazane prihode od prodaje

<p>Društvo je u periodu od 01.01.-31.12.2023. iskazalo sljedeće poslovne prihode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prihode od prodaje robe u iznosu od 62.569.047 KM; - Prihode od pruženih usluga u iznosu od 373.830 KM - Prihode od povećanja vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju u iznosu od 206.341 KM - Ostale poslovnih prihoda u iznosu od 101.507 KM <p>Prema tvrdnjama uprave prihodi su osnovani, svi prihodi su evidentirani, ispravno klasifikovani i alocirani na odgovarajući vremenski period. Društvo smatra da ima zadovoljavajuću računovodstvenu politiku koja se odnosi na prihode od prodaje robe koja je usaglašena sa MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima.</p>	<p>Mi smo se u toku faze planiranja revizije upoznali sa kontrolnim aktivnostima koje su vezane za ciklus prihoda pri čemu smo provjeravali evidentirane prihode sa planom i predviđanjem Uprave, ispitali upotrebu izlaznih faktura prema njihovoj numeraciji, usaglašavali fakturisani iznos sa iznosom koji je otpremljen, uporedili zvanični cjenovnik sa cijenama koje su fakturisane, vršili računsku kontrolu izlaznih faktura, uporedili uslove prodaje sa ugovorenim uslovima kao i osnovanost korekcija prodaje u skladu sa ugovorenim uslovima. Pratili smo tok izlaznih faktura sve do njihovog evidentiranja u poslovnom sistemu Društva i posebno smo obratili pažnju na ispravnost evidentiranja. Mi smo ove aktivnosti proveli na uzorku koji je određen u skladu sa preliminarnom materijalnošću i procjenjenim rizikom i smatramo da je uzorak zadovoljavajući te smo na osnovu takvog uzorka donijeli zaključak da su kontrolne aktivnosti u pogledu ciklusa prodaje i evidentiranja prihoda zadovoljavajuće.</p> <p>U daljem toku reviziji smo detaljno analizirali uticaj MSFI 15- Prihodi od ugovora sa kupcima na prihode od prodaje Društva. Naš zaključak o uticaju novog standarda na prihode od prodaje se podudara sa razmatranjima Uprave u vezi tog uticaja a koji se odnosi na činjenicu da se ugovoreni naknadni popusti i troškovi trgovine odbijaju od prihoda od prodaje robe. Detaljno smo analizirali Ugovore sa kupcima i ispratili primjenu tih ugovora na evidentiranje prihoda od prodaje i nismo našli odstupanja od MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima.</p>
---	---

Odgovornosti menadžmenta i upravnog odbora za pripremanje finansijskih izvještaja

Menadžment je odgovoran za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, kao i za interne kontrole

neophodne da bi se omogućilo sastavljanje i objektivna prezentacija finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale usljed kriminalne radnje ili greške. U pripremi finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti (going concern), objelodanjivanja pitanja vezana za stalnost poslovanja i njegovo korištenje u računovodstvu, osim ako menadžment ne namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realnu alternativu osim da izvrši likvidiranje.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su da pružimo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne greške, bilo zbog prevara ili grešaka i da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalne greške kada one postoje. Greške mogu da proizađu iz kriminalnih radnji i grešaka i smatraju se značajnim ako, pojedinačno ili zbirno, mogu uticati na ekonomske odluke donosioca donesene na osnovu finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije, obavljene u skladu sa MSR, izrazili smo profesionalno mišljenje i zadržali profesionalni skepticizam tokom postupka revizije. Takođe smo:

- Identifikovali i procijenili rizike nastanka materijalno značajnih pogrešaka u finansijskim izvještajima, uzrokovanih prevarom ili greškom,
- Osmislili i sproveli revizorske procedure kao odgovor na ove rizike i prikupili revizorske dokaze koji su dovoljni i adekvatni da pruže osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajne materijalne pogreške koja je posljedica prevare je veći od one koja je rezultat greške, jer prevara može podrazumijevati dosluh, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešne interpretacije, kao i zaobilaženje interne kontrole
- Postigli razumijevanje interne kontrole koja je relevantna za reviziju, u cilju kreiranja revizijskih procedura, koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti interne kontrole Društva;
- Procijenili adekvatnosti korišćenih računovodstvenih politika, kao i razumnosti računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja menadžmenta;
- Kreirali zaključak o adekvatnosti upotrebe načela stalnosti poslovanja u računovodstvu, i na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji značajna neizvjesnost u vezi sa događajima i uslovima koji mogu dovesti do značajne sumnje u mogućnost Društva da nastavi sa poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, dužni smo da u svom revizorskom izvještaju skrenemo pažnju o ovim objavljivanjima u finansijskim izvještajima, ili ako takva objavljivanja nisu adekvatna, da modifikujemo mišljenje. Naši zaključci su zasnovani na revizijskim dokazima koji su prikupljeni do dana izrade revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili okolnosti mogu prouzrokovati prestanak poslovanja Društva;
- Procijenili sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući objavljivanja, i da li finansijski izvještaji predstavljaju transakcije i događaje na način na koji se postiže fer prezentacija;
- Ostvarili smo komunikaciju sa upravom, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom obavljanja revizije i značajnih rezultata revizije, uključujući bilo koje značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.
- Takođe smo dali upravnom odboru izjave da smo usaglašeni sa relevantnim etičkim zahtjevima vezanim za nezavisnost, kao i u vezi sa ostalim pitanjima za koje je

razumno očekivati da mogu da utiču na našu nezavisnost, a tamo gdje je primjenjivo, i mjere povezane sa zaštitom od tih prijetnji.

Partner angažovan u postupku revizije čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Duško Daničić.

Banja Luka, 20.05.2024.god
Broj: 24/24



Ovlašćeni revizor
Duško Daničić
ADITON d.o.o.
Banja Luka
V.Pelagića 24-26

BILANS STANJA (izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)**AKTIVA**

na dan 31.12.2023. godine

U KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA	001		34.129.186	15.715.277	18.413.909	18.729.361
	(002+008+015+016+017+022+034)						
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	1	68.580	55.072	13.508	1.000
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		68.580	55.072	13.508	1.000
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				0	
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	008	2	31.822.285	15.660.205	16.162.080	16.920.370
	(009 do 014)						
020, dio 029	1. Zemljište	009		5.743.709		5.743.709	5.696.469
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		17.558.454	8.881.341	8.677.113	9.282.073
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		8.503.157	6.778.864	1.724.293	1.932.028
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	

Krajinapetrol a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaji za 2023. godinu

024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		16.965		16.965	9.800
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	2	2.238.321		2.238.321	1.807.991
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				0	
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		0	0	0	0
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023				0	
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				0	
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	

07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		6.736.094	1.106.428	5.629.666	5.738.087
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	3	3.485.406	741.415	2.743.991	3.364.448
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		615.741	215.703	400.038	362.183
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039				0	
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041		2.778.338	503.134	2.275.204	2.992.721
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043	3	91.327	22.578	68.749	9.544
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		3.250.688	365.013	2.885.675	2.373.639
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		1.740.086	365.013	1.375.073	1.412.494
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	4	52.321		52.321	622
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	4	1.488.489	293.882	1.194.607	1.276.384
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048				0	
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049		1.909		1.909	
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		113.455	71.131	42.324	51.576
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		83.912		83.912	83.912
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0

Krajinapetrol a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaji za 2023. godinu

	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	5	1.304.251	0	1.304.251	915.239
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063		1.304.251		1.304.251	915.239
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	6	206.351		206.351	45.906
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		40.865.280	16.821.705	24.043.575	24.467.448
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		2.416.453		2.416.453	1.728.462

BILANS STANJA (izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)
PASIVA
na dan 31.12.2023. godine

U KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101	7	21.705.037	21.448.305
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		13.876.371	13.876.371
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		13.876.371	13.876.371
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		13.876.371	13.876.371
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		1.377.186	1.377.186
322	1. Zakonske rezerve	116		1.377.186	1.377.186
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		4.152.570	4.269.742
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		4.152.570	4.269.742
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH	122			

	SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT				
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		2.298.910	2.298.846
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		1.925.006	2.298.846
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		373.904	
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		0	373.840
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			373.840
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		732.662	1.028.825
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135			
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	8	732.662	1.028.825
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		732.662	1.028.825
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146	8	27.680	27.569
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		1.578.196	1.962.749
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	9	296.471	286.392
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		296.471	286.392
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	10	552.323	1.201.320
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		98.102	
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		17.787	1.915
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		436.434	1.199.405
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			

Krajinapetrol a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaji za 2023. godinu

440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	10	54.365	36.100
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	10	317.359	278.618
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	10	46.729	51.011
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	10	146.512	
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	10	37.022	35.613
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		37.168	
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	11	90.247	73.695
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		24.043.575	24.467.448
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170		2.146.453	1.728.462

U: BANJA LUKA

(M.P.)

BOŽANA
Lice sa licencom: ĐURĐEVIĆDatum: 28.02.2024.Lice ovlašćeno za
zastupanje: dr MILOVAN BAJIĆ

BILANS USPJEHA
(izvještaj o dobiti ili gubitku)
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

U KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	12	63.250.992	63.081.047
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		62.569.314	62.831.936
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		114.349	155.798
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		62.454.965	62.676.138
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		0	0
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		373.830	120.089
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		167	
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		373.663	120.089
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216		206.341	48.704
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			

650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		101.507	80.318
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	13	62.980.858	63.737.642
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220		56.060.255	57.313.474
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		160.384	164.975
513	3. Troškovi goriva i energije	222		386.807	396.719
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		4.619.313	4.231.590
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		3.863.868	3.564.607
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		755.445	666.983
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		344.093	325.421
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		906.785	860.753
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		906.785	860.753
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		906.785	860.753
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233			
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		398.801	354.180
555	8. Troškovi poreza	235		102.638	90.530
556	9. Troškovi doprinosa	236		1.782	
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		270.134	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		0	656.595
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	239	14	245.729	220.783
	I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		348	
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		245.381	220.783
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	170.359	34.228
560, 561	1. Rashodi kamata	245		41.507	34.096

562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		128.852	132
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		345.504	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 - 239) ili (244-239-237)	250		0	470.040
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	16	140.542	100.913
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		5.128	
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		3.701	
676	7. Viškovi	258		59.261	89.815
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		72.452	11.098
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	17	220.913	141.473
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		60.695	73.606
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i	265			

	sredstava poslovanja koje se obustavlja				
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		160.218	67.867
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		0	0
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		80.371	40.560
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		0	0
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		0	0
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689,	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih	280			

588, dio 589neto prikaz	sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava				
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		0	0
684, 584 neto prikaz	2.1 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3 Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvredjenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4 Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		0	0
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvredjenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvredjenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvredjenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvredjenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja	293			

	koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava				
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		0	0
584, 684 neto prikaz	2.1 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297			
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4 Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		0	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		0	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	16	29.595	51
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		717	1.186
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		63.666.858	63.402.794
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		63.372.847	63.914.529
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		294.011	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		0	511.735

721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda	309		37.168	19.715
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		111	8.355
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		111	8.355
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		256.732	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307- 313)>0 i 307>0	317		0	539.805
726	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		153,00	153,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		155,00	158,00

U: BANJA LUKA

(M.P.)

Lice sa licencom: BOŽANA
ĐURĐEVIĆDatum: 28.02.2024.Lice ovlašćeno za
zastupanje: dr MILOVAN BAJIĆ

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI PERIODA
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	18	256.732	-539.805
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 \pm 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408	19	117.172	165.965
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		117.172	165.965
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415		117.172	165.965
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	20	373.904	-373.840

U: BANJA LUKA

(M.P.)

BOŽANA
Lice sa licencom: ĐURĐEVIĆDatum: 28.02.2024.Lice ovlašćeno za
zastupanje: dr MILOVAN BAJIĆ

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o novčanim tokovima tokom perioda)
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

U KM

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)	501	21	73.493.460	75.628.397
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		73.375.505	75.480.602
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		117.955	147.795
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	22	72.464.695	74.650.446
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		68.075.077	70.234.766
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		41.460	33.957
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		4.247.350	4.197.128
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511			
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		100.808	184.595
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		1.028.765	977.951
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	0

B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515	23	8.500	0
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		8.500	
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527			
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			

II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	23	362.261	2.805.369
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		362.261	2.805.369
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		353.761	2.805.369
B I	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	23	0	1.500.000

1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			1.500.000
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	23	285.992	185.183
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		285.992	185.183
4	Odlivi po osnovu lizinga	555			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		0	1.314.817
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		285.992	0
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		73.501.960	77.128.397
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		73.112.948	77.640.998
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		389.012	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		0	512.601

Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		915.239	1.427.840
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		1.304.251	915.239

U: BANJA LUKA

(M.P.)

Lice sa licencom: BOŽANA ĐURĐEVIĆDatum: 28.02.2024.Lice ovlašćeno za zastupanje: dr MILOVAN BAJIĆ

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
(izvještaj o promjenama u kapitalu tokom perioda)
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

U KM

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(ne pokriveni gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7 ± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 01.01.2022. god.	901	13.876.371		1.369.401	4.435.707			2.306.631	21.988.110		21.988.110
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								0		0
3. Efekti ispravki grešaka	903								0		0
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (901 ± 902 ± 903)	904	13.876.371	0	1.369.401	4.435.707	0	0	2.306.631	21.988.110	0	21.988.110
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							-539.805	-539.805		-539.805
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								0		0
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	-539.805	-539.805	0	-539.805

Krajinapetrol a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaji za 2023. godinu

8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911			7.785				-7.785	0		0
12. Ostale promjene	912				-165.965			165.965	0		0
13. Stanje na dan 31.12.2022. god. / 01.01.2023. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	13.876.371	0	1.377.186	4.269.742	0	0	1.925.006	21.448.305	0	21.448.305
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. godine (913 ± 914 ± 915)	916	13.876.371	0	1.377.186	4.269.742	0	0	1.925.006	21.448.305	0	21.448.305
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							256.732	256.732		256.732

Krajinapetrol a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaji za 2023. godinu

18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918				-117.172			117.172	0		0
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	-117.172	0	0	373.904	256.732	0	256.732
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								0		0
24. Ostale promjene	924								0		0
25. Stanje na dan 31.12.2023. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	13.876.371	0	1.377.186	4.152.570	0	0	2.298.910	21.705.037	0	21.705.037

U: BANJA LUKA

(M.P.)

Lice sa licencom: BOŽANA ĐURĐEVIĆDatum: 28.02.2024.Lice ovlašćeno za
zastupanje: dr MILOVAN BAJIĆ

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pravni sljedbenik Društva, pod nazivom Društveno preduzeće za trgovinu naftom i naftnim derivatima i plinom „Trgopetrol“ Banja Luka, upisan je kod Osnovnog suda udruženog rada Banja Luka u sudski registar 09. oktobra 1991. godine, broj registarskog uložka suda 1-2252- 00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 2325/91.

Promjena statusa preduzeća u društvenoj svojini u dioničko društvo u mješovitoj svojini upisana je kod nadležnog suda u sudski registar 28. novembra 1991. godine, broj registarskog uložka suda 1-2252-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 2698/91.

Upis osnivanja javnog preduzeća izvršen je kod nadležnog suda u sudski registar 06. aprila 1992. godine, broj registarskog uložka suda 1-3351-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 1297/92.

Upis pripajanja MDD „Trgopetrol“ Banja Luka Javnom preduzeću „Krajinapetrol“ Banja Luka izvršen je kod nadležnog suda u sudski registar 26. maja 1992. godine, broj registarskog uložka suda 1-3351-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 1800/92.

Upis organizovanja društva sa ograničenom odgovornošću kao preduzeća u društvenoj svojini izvršen je kod nadležnog suda u sudski registar 04. avgusta 1992. godine, broj registarskog uložka suda 1-3858-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 2293/92.

Upis pripajanja DOO „Krajina – Gas“ Banja Luka izvršen je kod nadležnog suda u sudski registar 16. avgusta 1994. godine, broj registarskog uložka suda 1-3351-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 1311/94.

Promjena oblika organizovanja registrovana je kod nadležnog suda u sudski registar 16.08.1994. godine, broj registarskog uložka suda 1-7450-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 1338/94.

Statusna promjena – pripajanje i organizovanje zavisnog preduzeća registrovana je kod nadležnog suda u sudski registar 27. aprila 1998. godine, broj registarskog uložka suda 1- 3857-04, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 219/98.

Statusna promjena – vlasnička transformacija prodajom dijela državnog kapitala prema Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, organizovanje i usklađivanje normativnih akata sa ZOP – om registrovana je kod nadležnog suda u sudski registar 19. avgusta 2003. godine, broj registarskog uložka suda 1-7450-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 1187/03. Promjena funkcije lica ovlaštenog za zastupanje i promjena osnivača – pristupanje ino ulagača registrovana je kod nadležnog suda u sudski registar 23. jula 2004. godine, broj registarskog uložka suda 1-7450-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 432/04.

Uslovno povećanje kapitala konverzijom potraživanja u ulog i pristupanje novog akcionara registrovano je kod nadležnog suda u sudski registar 29. oktobra 2004. godine, broj registarskog uložka suda 1-7450-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 2260/04.

Usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 113/04) izvršena je 05.06.2006. godine kod nadležnog suda u sudskom registru, registarski uložak broj 1-7450-00, pod oznakom i brojem upisnika suda U/I 2974/05.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-11-004101 od 28.11.2012. godine izvršeno je usklađivanje akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08 i 58/09), usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/10) i

Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/10).

Organi Društva su:

- Skupština, kao organ vlasnika,
- Upravni odbor, kao organ upravljanja i
- Direktor društva.

Matični broj: 1494201

JIB: 440092633007

Šifra djelatnosti: 4730 – Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama.

Adresa Društva: Ivana Franje Jukića 2, Banja Luka

Broj zaposlenih radnika na 31.12.2023. godine prema stanju na kraju mjeseca je 155.

OSNOVI ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Izjava o usaglašenosti

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje društva Krajinapetrol a.d. Banja Luka i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Osnovi za sastavljanje i prezentaciju

Finansijski izvještaji Društva za period 01.01.2023.-31.12.2023. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje Društva. Elementi u finansijskim izvještajima su odmjeravani po osnovama nabavne vrijednosti, tekućeg troška, fer vrijednosti i sadašnje vrijednosti u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 104/21),

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/22, 129/22), Pravilnikom o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/22) i Pravilnikom o dodatnom računovodstvenom izvještaju – Aneksu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/16 и 124/22).

Iznosi u finansijskim izvještajima u prilogu su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Društvo je prilikom sastavljanja izvještaja o tokovima gotovine za period 01.01.2023.-31.12.2023. godinu koristilo direktni metod izvještavanja o tokovima gotovine.

U sastavljanju ovih finansijskih izvještaja Društvo je primjenjivalo računovodstvene politike i procjene obrazložene u ovom izvještaju, a koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske.

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS), koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2009. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske. Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 94/15, 78/20), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obavezi da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodne standarde revizije (ISA), Kodeks etike za profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

Pored navedenog, dana 15. jula 2010. godine Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske ("Savez RR RS") je donio "Odluku o početku obavezne primjene izdanja IAS/IFRS (objavljenih do 1. januara 2009. godine)", a na osnovu "Odluke o ovlaštenjima za prevod i objavljivanje" nadležne Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovina od 10. marta 2006. godine (Službeni glasnik BiH, broj 81/06), kojom se takva ovlaštenja daju Savezu RR RS. Navedeno izdanje IAS/IFRS je odobreno od strane Fondacije odbora za Međunarodne računovodstvene standarde kao zvanični prevod na srpski jezik za Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku), Srbiju i Crnu Goru. Prema navedenoj Odluci IAS/IFRS objavljeni do 1. januara 2009. godine obavezno se primjenjuju na finansijske izvještaje sačinjene i prezentovane u Republici Srpskoj za obračunske periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim standardima i tumačenjima, kao i novousvojene standarde i tumačenja izdata nakon 1. januara 2009.

Na dan objavljivanja ovih finansijskih izvještaja, dole navedeni standardi i izmjene standarda kao i tumačenja su bili izdati od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde odnosno Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja, ali nisu zvanično usvojena u Republici Srpskoj za godišnje periode koji počinju na dan 1. januara 2013. godine i poslije :

- IFRS 1 (revidirani) "Prva primjena IFRS" (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine),
- IFRS 3 (revidirani) "Poslovne kombinacije" (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine),
- Izmjene IFRS 1 "Prva primjena IFRS" - Dodatni izuzeci za one koji prvi put usvajaju IFRS (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2010. godine),
- Izmjene IFRS 2 "Isplate po osnovu akcija" – Transakcije grupnih isplata u novcu po osnovu akcija (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2010. godine),
- Izmjene IAS 27 "Pojedinačni finansijski izvještaji" (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine),
- Izmjene različitih standarda i tumačenja koja su rezultat projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja IFRS objavljenog 16. aprila 2009. godine (IFRS 2, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 18, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 9, IFRIC 16) prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (većina izmjena biće na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2010. godine),
- IFRIC 17 "Prenos nenovčanih sredstava vlasnicima Društva" (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2009. godine), i
- "Sveobuhvatni okvir za finansijsko izvještavanje 2010. godine" što predstavlja izmjenu "Okvira za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja" (na snazi od datuma objavljivanja, odnosno od septembra 2010. godine),

- Izmjene IFRS 1 “Prva primjena IFRS” - Ograničeni izuzeci za uporedna objelodanjivanja u skladu sa IFRS 7 za one koji prvi put usvajaju IFRS (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2010. godine),
- Izmjene IFRS 1 “Prva primjena IFRS” – Velika hiperinflacija i uklanjanje fiksnih datuma za one koji prvi put primjenjuju IFRS (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2011. godine),
- Izmjene IFRS 7 “Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja” – Transfer finansijske imovine (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2011. godine),
- Izmjene IAS 12 “Porez na dobit” – Odloženi porezi: Pokriće osnovne imovine (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2012. godine),
- Izmjene IAS 24 “Objelodanjivanja o povezanim stranama” - Pojednostavljanje zahtjevanih objelodanjivanja za entitete u državnom vlasništvu i pojašnjenje definicije povezanih strana (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2011. godine),
- Izmjene IAS 32 “Finansijski instrumenti: Prikazivanje” – Računovodstveno obuhvatanje prava (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. februara 2010. godine),
- Izmjene različitih standarda i tumačenja koja su rezultat projekta godišnjeg kvalitativnog poboljšanja IFRS objavljenog 6. maja 2010. godine (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34, IFRIC 13) prvenstveno kroz otklanjanje nekonzistentnosti i raščišćavanje teksta (većina izmjena biće na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2011. godine),
- Izmjene IFRIC 14 “IAS 19 - Granica definisanih primanja zaposlenih, minimum zahtjeva fonda i njihova interakcija” - Pretplata minimalnih zahtjeva fonda (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2011. godine),
- IFRS 9 “Finansijski instrumenti” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2018. godine),
- IFRS 10 „Konsolidovani finansijski izvještaji“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- IFRS 11 „Zajednički aranžmani“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- IFRS 12 „Objelodanjivanja o učešću u drugim pravnim licima“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- Izmjene IFRIS 10, IFRIS 11 i IFRIS 12 (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- IAS 27 (revidiran u 2011. godini) „Pojedinačni finansijski izvještaji“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- IAS 28 (revidiran u 2011. godini) „Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- IFRS 13 „Odmjeravanje fer vrijednosti“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- IFRS 15 “Ugovori sa kupcima” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2018. godine),
- Izmjene IAS 19 „Beneficije zaposlenih“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- Izmjene IFRS 7 „Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja“ – prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- Izmjene IAS 1 „Prezentacija finansijskih izvještaja“ – prezentacija stavki Ostalog ukupnog rezultata (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)

- Godišnja unapređenja IFRS u periodu 2009-2011 godine objavljena u maju 2012 godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)
- IFRIC 20 „Troškovi otkrivke u proizvodnoj fazi površinskih rudnika“ (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013. godine)

Uporedni podaci

Društvo je kao uporedne podatke prikazalo bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za 2022. godinu kao i bilans stanja na dan 31.12.2022.godine.

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj i nakon ustanovljavanja izmjena koje su relevantne za Društvo, ima namjeru da iste primijeni u sastavljanju svojih finansijskih izvještaja nakon što oni stupe na snagu.

Stalnost poslovanja

Društvo sastavlja svoje finansijske izvještaje pod pretpostavkom stalnosti Društva, što podrazumijeva da će Društvo poslovati u doglednoj budućnosti. Društvo nema namjeru niti potrebu da značajno likvidira ili smanji obim poslovanja.

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Računovodstvene politike regulisane su Pravilnikom o računovodstvu iz 2014. godine. Osnovne i dopunjene računovodstvene politike koje su primjenjivane pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja za 2023. godinu su sljedeće:

Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su sredstva koja se mogu identifikovati kao nemonetarna i bez fizičkog obilježja. Kao nematerijalna ulaganja priznaju se nematerijalna ulaganja koja ispunjavaju uslove propisane MRS 38 – Nematerijalna ulaganja.

Ukoliko nematerijalno ulaganje ne ispunjava navedene uslove, isto se priznaje na teret rashoda perioda u kojem je nastalo.

Početno mjerenje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja.

Naknadno mjerenje, nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja, vrše se po troškovnom modelu iz MRS 38 – Nematerijalna ulaganja, odnosno po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja, umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvredjenja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podliježu amortizaciji vrši se primjenom proporcionalnog metoda u roku od 5 godina, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji proističu iz ugovora. Obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja vrši se od početka narednog mjeseca, kada je nematerijalno ulaganje stavljeno u upotrebu. Osnovicu za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrijednost, odnosno cijena koštanja.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podliježu amortizaciji, ako ispunjavaju uslove propisane MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Pocetno mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme, koji ispunjavaju uslove za priznavanje kao stalno sredstvo, vrši se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja.

Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po fer vrijednosti iz MRS – 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava po stopama procijenjenog vijeka upotrebe sredstava primjenom proporcionalnog (linearnog) metoda tokom njihovog korisnog vijeka trajanja. Trošak amortizacije se obračunava na nabavnu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine. Primijenjene stope amortizacije za glavne kategorije osnovnih sredstava su:

Građevinski objekti	2%-10%
Procesna oprema	10%-20%
Automobili	5%-17%
Kamioni	5%-17%
Namještaj	7%-20%
Računari	20%
Oprema za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju	10%-20%

Osnovicu za obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme čini nabavna vrijednost, odnosno cijena koštanja. Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretninu, postrojenje ili opremu nakon njegove nabavke ili završetka, uvećava vrijednost sredstva, ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo.

Zalihe

Zalihe obuhvataju:

- 1) osnovni i pomoćni materijal,
- 2) robu koja je nabavljena i drži se radi preprodaje.

Zalihe materijala i robe se iskazuju u skladu sa MRS 2 – Zalihe.

Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača, mjere se po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti, ako je niža.

Troškovi nabavke materijala obuhvataju nabavnu cijenu, uvozne dažbine i druge poreze (osim onih koje Duštvo može naknadno da povrati od poreskih vlasti, kao što je porez na dodatu vrijednost koji se može odbiti kao prethodni porez), troškove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se mogu direktno pripisati nabavci materijala. Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrđivanju troškova nabavke.

Kada se materijal proizvodi kao proizvod sopstvene proizvodnje i dalje koristi u narednoj fazi procesa proizvodnje, njegova procjena vrši se u visini troškova proizvodnje tih zaliha, a najviše do neto prodajne vrijednosti tih zaliha.

Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala, vrši se po metodi prosječne ponderisane cijene. Zalihe robe mjere se po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti, ako je niža.

Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanje od kupaca – povezanih pravnih lica i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospjeća, odnosno prodaje do godinu dana od dana bilansa.

Kratkoročna potraživanja od kupaca mjere se po vrijednosti iz fakture. Ako se vrijednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti, vrši se preračunavanje u izvještajnu valutu po važećem kursu Centralne banke BiH na dan transakcije.

Indirektan otpis, odnosno ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrijednosti vrši se kod potraživanja od kupaca kod kojih je od roka za njihovu naplatu prošlo najmanje 90 dana. Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrijednosti na prijedlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi nadležni organ Društva.

Direktan otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda perioda vrši se ukoliko je nenaplativost izvjesna i dokumentovana – Društvo nije uspjelo sudskim putem da izvrši njegovu naplatu, a potraživanje je prethodno bilo uključeno u prihode Društva. Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca na prijedlog Komisije za popis potraživanja i kratkoročnih plasmana donosi nadležni organ Društva.

Novčana sredstva

Gotov novac, novac u banci, depoziti u banci, bankarska prekoračenja i krediti se knjiže i obračunavaju kontinuirano. Stanje novčanih sredstava obuhvata:

- gotov novac, uključujući novac u blagajni,
- transakcione račune,
- sve depozite u bankama.

Računi u stranoj valuti se evidentiraju u Konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke BiH na datum transakcije.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unaprijed plaćene, odnosno fakturisane troškove i prihode tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturirani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.

Kapital

Kapital obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih, ili tekuće godine.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala. Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na neraspoređeni dobitak postepeno u skladu sa stepenom istrošenosti ili u potpunosti kada se to sredstvo proda ili na drugi način otuđi.

Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama, a odnose se na:

- rezervisanja za primanja zaposlenih i
- ostala dugoročna rezervisanja.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi očekivanih troškova, a ukida ih u momentu nastanka troškova koji terete rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.

Obaveze

Finansijskim obavezama smatraju se dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze. Prilikom početnog priznavanja, Društvo mjeri finansijsku obavezu po njenoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja fer vrijednost nadoknade koja je primljena za nju. Transakcioni troškovi uključuju se u početno mjerenje svih finansijskih obaveza. Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i slično vrši se direktnim otpisivanjem.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvataju:

- unaprijed obračunate troškove,
- obračunate prihode budućeg perioda,
- odložene prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,
- razgraničene troškove nabavke,
- donacije.

Donacije primljene za povećanje prihoda unose se u prihode do visine rashoda, a donacije primljene za nabavljene stvari unose se u prihode u visini troškova nastalih po osnovu utroška ili amortizacije primljenih stvari iz donacija.

Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti Društva i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od doprinosa i članarina, i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.

Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju i mogu, ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Dobici predstavljaju povećanje ekonomskih koristi i kao takvi po prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici uključuju dobitke proistekle iz prodaje dugoročnih sredstava, nerealizovane dobitke. Dobici se prikazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva i gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju rashode robe i druge poslovne rashode nezavisno od momenta plaćanja.

Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju i mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Gubici predstavljaju smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda. Gubici se priznaju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2023.GODINE.

KM

R/B	POZICIJA	2023.GODINA	2022.GODINA	INDEX ^{3/4}
1	2	3	4	5
I	AKTIVA			
1	Stalna imovina	18.413.909	18.729.361	98
2	Zalihe	2.743.991	3.364.448	81
3	Potraživanja, plasmani i gotovina	2.885.675	2.373.639	121
	Poslovna aktiva	24.043.575	24.467.448	98
II	PASIVA			
1	Osnovni kapital	13.876.371	13.876.371	100
2	Rezerve	1.377.186	1.377.186	100
3	Revalorizacione rezerve	4.152.570	4.269.742	97
4	Neraspoređeni dobitak	2.298.910	2.298.846	100
6	Dugoročna rezervisanja	27.680	27.569	100
7	Dugoročne obaveze	732.662	1.028.825	71
8	Kratkoročne obaveze	1.578.196	1.962.749	80
9	Gubitak tekuće godine		373.840	
	Poslovna pasiva	24.043.575	24.467.448	98

Vrijednost stalnih sredstava na dan 31.12.2023.godine iznosi 18.413.909KM. Strukturu stalnih sredstava čine:

- nematerijalna sredstva u iznosu 13.508 KM (knjigovodstveni softver, sistem za kartično poslovanje);
- nekretnine, postrojenja i oprema 16.145.115KM; postrojenja i oprema u pripremi 16.965KM, investicione nekretnine 2.238.321KM

Tekuća sredstva čine:

- zalihe u iznosu 2.743.991KM;
 - zalihe materijala iznose 400.038KM i odnose se na rezervne dijelove na skladištu i alat i inventar u upotrebi,
 - zalihe robe iznose 2.275.204 KM,
 - dati avansi u iznosu 68.749 KM
- potraživanja 2.885.675 KM
 - potraživanja od kupaca iznose 1.540.810 KM
 - ispravka potraživanja iznosi 293.882 KM; u toku 2023.godine prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 72.452KM.
 - druga kratkoročna potraživanja iznose 128.145 KM; odnose

se na potraživanja za kamatu, potraživanja od Fonda zdravstva za refundaciju bolovanja, potraživanja po osnovu garancija ,potraživanja za više plaćen porez na dobit

- gotovina 1.304.251KM
- aktivna vremenska razgraničenja u iznosu 206.351 KM

KAPITAL

- Prema pregledu sa internet stranice Banjalučke berze struktura akcijskog kapitala na dan 16.02.2024.godine je sljedeća:

Naziv	% učešća
<u>AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA</u>	42,267074
<u>NES DOO BANJA LUKA</u>	32,270873
<u>INA, D.D.</u>	9,716172
<u>PREF AD BANJA LUKA</u>	6,502363
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	3,251182
BAJIĆ MILOVAN	1,841742
BAJIĆ ZORAN	1,643225

Ukupan kapital iznosi
21.705.037KM

Strukturu kapitala čini:

- akcijski kapital 13.876.371 KM ,
- zakonske rezerve u iznosu 1.377.186 KM
- revalorizacione rezerve 4.152.570KM ,
- neraspoređeni dobitak ranijih godina u iznosu 1.925.006 KM i dobit tekuće godine u iznosu 373.904KM
- odložene poreske obaveze 27.680KM

OBAVEZE

Dugoročne obaveze –kredit 732.662KM

Odložene poreske obaveze 27.680 KM

Ukupne kratkoročne obaveze iznose 1.578.196 KM i odnose se na obaveze prema dobavljačima 552.323KM, obaveze za kredit 296.471KM, obaveze za zarade i naknade zarada 317.359 KM, ostale obaveze koje su izmirene u januaru 2024.godine 412.043 KM.

Zabilješke-bilans stanja

1. GOODWILL I NEMATERIJALNA ULAGANJA AOP 002

	KM
	Ostala nematerijalna ulaganja
Nabavna vrijednost:	
Stanje na početku godine	52.040
Stanje na kraju perioda	68.580
Kumulirana ispravka vrijednosti:	

Stanje na početku godine	50.040
Amortizacija	4.032
Stanje na kraju perioda	55.072
Neto sadašnja vrijednost:	
31.12.2022.godine	1.000
31.12.2023. godine	13.508

Nematerijalna ulaganja se odnose na vrijednost programa za poslovnu djelatnosti Društva.

2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA AOP 008

KM

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicione nekretnine	Nekr.oprem.u pripremi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST						
Stanje na početku godine	5.696.469	18.502.885	8.862.649	1.807.991	9.800	34.879.794
Otpis		90	541.998			542.088
Nove nabavke	47.240	115.975	182.506		7.165	352.886
Prenos sa invest. nekretnina		1.060.316		1.060.316		
Procjena				204.000		204.000
Prodaja						
Stanje na 31.12.2023	5.743.709	17.558.454	8.503.157	3.072.307	16.965	34.894.592
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI:						
Stanje na početku godine		9.191.244	6.930.621			16.121.865
Otpis			528.086			528.086
Amortizacija		524.083	378.670			902.753
Prenos na inves. nekretnine		833.986		833.986		
Procjena			-2.341			-2.341
Prodaja						
Stanje na 31.12.2023		8.881.341	6.778.864	833.986		16.494.191

Sadašnja vrijednost	5.743.709	8.677.113	1.724.293	2.238.321	16.965	18.400.401
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	------------

3. ZALIHE I DATI AVANSI AOP 037

KM

	31.12.2023	31.12. 2022
1. Materijal	400.038	362..183
2. Roba	2.275.204	2.992.721
I Zalihe, neto (1 do 2)	2.675.242	3.354.904
1. Bruto dati avansi	91.327	32.122
2. Ispravka vrijednosti datih avansa	22.578	22.578
II Dati avansi - ukupno (1 - 2)	68.749	9.544
III ZALIHE I DATI AVANSI (I+II)	2.743.991	3.364.448

Starosna struktura avansa

U KM

Starost potraživanja po osnovu datih avansa u danima	Do godinu dana	Preko godinu dana	Ukupno
Dati avansi, bruto	68.749	22.578	91.327
Ispravka vrednosti		22.578	22.578
Dati avansi, neto			68.749

4. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE KUPCI AOP 045

U KM

	Kupci u zemlji	Kupci u Federaciji	Kupci u Brčko distriktu	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	1.561.192			1.561.192
Bruto stanje na kraju godine	1.449.437	38.533	519	1.488.489
Ispravka vrijednosti na početku godine	284.186			284.186
Ispravka vrijednosti na dan 31.12.2023	290.202	3.344	336	293.882
NETO STANJE				
31.12.2022. godine	1.277.006			1.277.006
31.12.2023. godine	1.159.235	35.189	183	1.194.607

Kratkoročna potraživanja (AOP 045) iznose 1.375.073KM. Strukturu potraživanja čine najvećim dijelom potraživanja od kupaca 1.194.607KM kao i potraživanja od povezanih lica 52.321 KM, sumnjiva i sporna potraživanja i druga kratkoročna potraživanja 128.145 KM (potraživanja za više plaćen porez na dobit, za refundacije bolovanja i sl.)

5. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE AOP 061

U KM

	31.12. 2023.	31. 12. 2022.
1. Poslovni računi - domaća valuta	845.316	572.118
2. Poslovni računi - strana valuta	5.084	979
3. Blagajna - domaća valuta	453.851	342.142
Gotovina i ekvivalenti gotovine - ukupno (1 do 3)	1.304.251	915.239

6. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA AOP 065

U KM

	31.12. 2023.	31. 12. 2022.
1. Unaprijed plaćeni troškovi	106.003	45.906
2. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	100.348	
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno (1 do 2)	206.351	45.906

Aktivna vremenska razgraničenja se odnose na unaprijed plaćene premije osiguranja, unaprijed plaćeni doprinosi na platu kroz multilateralnu kompenzaciju.

7. KAPITAL AOP 101

U KM

	31.12.2023.	31. 12. 2022.
1. Akcijski kapital	13.876.371	13.876.371
I. Osnovni kapital	13.876.371	13.876.371
2. Zakonske rezerve	1.377.186	1.377.186
II. Rezerve	1.377.186	1.377.186
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava bez dugoročnih finansijskih plasmana	4.152.570	4.269.742
III. Rev. rezerve i nerealizovani dobitci i gubici	4.152.570	4.269.742
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	1.925.006	2.298.846
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	373.904	
IV. Neraspoređeni dobitak	2.298.910	2.298.846
V. Gubitak tekuće godine		373.840
KAPITAL (I do IV-V)	21.705.037	21.448.305

8. DUGOROČNE OBAVEZE AOP 132 I DUGOROČNA REZERVISANJA AOP 146

U KM

	31.12. 2023.	31. 12.2022.

2.Dugoročni krediti u zemlji	732.662	1.028.825
Dugoročne obaveze- ukupno	732.662	1.028.825

Dugoročne finansijske obaveze u 2023.godini se odnose na dio dugoročnog kredita koji će biti izmiren u narednim godinama po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu sa NLB bankom br.03.02-1-244-2/22 u iznosu od 1.500.000 KM na period od 60 mjeseci.

U KM

	31.12. 2023.	31. 12.2022
1. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih		
2.Odložene poreske obaveze	27.680	27.569
Dugoročna rezervisanja - ukupno	27.680	27.569

9. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE AOP 150

U KM

	31.12. 2023.	31.12. 2022.
1.Obaveze za mastercard		
2. Dio dugoročnih kredita koji dospjeva za plaćanje do jedne godine	296.471	286.392
Kratkoročne fin. obaveze - ukupno (1 do 2)	296.471	286.392

Kratkoročne finansijske obaveze u 2023.godini se odnose na dio dugoročnog kredita koji će biti izmiren u narednoj godini, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu sa NLB bankom br.03.02-1-244-2/22 u iznosu od 1.500.000 KM na period od 60 mjeseci.

10. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE AOP 155 AOP 161 AOP162 AOP 163 AOP 164 AOP 165 I AOP 166

U KM

	31.12. 2023.	31. 12. 2022
1. Dobavljači povezana pravna lica	17.787	1.915
2. Dobavljači u zemlji	436.434	1.199.405
3. Primitveni avansi	98.102	
4. Dobavljači u inostranstvu		
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 4)	552.323	1.201.320
1. Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje	54.365	36.100
II Obaveze iz specifičnih poslova - ukupno	54.365	36.100
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada kojem se refundiraju	317.359	278.618
2.Ostale obaveze	46.729	51.011

III Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada - ukupno (1 do 2)	364.088	329.629
IV Obaveze za porez na dodatnu vrijednost	146.512	0
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	37.022	35.613
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine bez tekućih obaveza za porez na dobit	37.022	35.613
VI Obaveze za porez na dobit	37.168	
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do VI)	1.191.478	1.602.662

11. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA AOP 167

U KM

	31.12. 2023	31. 12. 2022.
1. Obračunati prihodi budućeg perioda	90.247	73.695
Pasivna vremenska razgraničenja - ukupno	90.247	73.695

Obračunati prihodi budućeg perioda se odnose na PDV iskazan u avansnim fakturama.

BILANS USPJEHA U PERIODU 01.01.-31.12.2023.GODINE

Ad „Krajinapetrol“ ostvarilo je u periodu 01.01.-31.12.2023.godine pozitivan rezultat u iznosu 373.904 KM (dobit prije oporezivanja 294.011 KM umanjen za poreske rashode u iznosu od 37.168 KM i 111 KM odloženih poreskih obaveza te uvećan za dobit po osnovu smanjenja rev. rezervi 117.172KM). U istom periodu prošle godine, Društvo je ostvarilo negativan rezultat u iznosu 373.840 KM.

Analiza ostvarenih prihoda

KM

RB	OPIS	2023	2022	INDEX
	1	2	3	4
1	Poslovni prihodi	63.250.992	63.081.047	100
2	Finansijski prihodi	245.729	220.783	109
3	Ostali prihodi	140.542	100.913	139
4	Prihodi iz ranijih godina	29.595	51	
	Ukupno	63.666.858	63.402.794	100

AD „Krajinapetrol“ je u periodu 01.01.-31.12.2023.godine ostvarilo poslovne prihode u iznosu 63.250.992 KM. Najvećim dijelom poslovni prihodi se odnose na prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 62.569.314KM. Poslovne prihode čine i prihodi od prodaje učinaka u iznosu 373.830 (usluge vaganja, mtel dopune), povećanje vr.invest.nekretnina koja se ne amortizuju 206.341 KM i ostali poslovni prihodi 101.507KM (prihodi od refundacija bolovanja, prihodi od zakupa u iznosu).

Finansijski prihodi iznose 245.729 KM (rabat odobren od dobavljača 171.975 KM, povrat doprinosa na plate za zaposlene radnike koji imaju status invalida 65.115KM,).

Analiza ostvarenih rashoda

KM				
RB	OPIS	2023	2022	INDEX
1	2	3	4	5
1	Poslovni rashodi	62.980.858	63.737.642	99
	Nabavna vrijednost robe	56.060.255	57.313.474	98
	Troškovi materijala	547.191	561.694	97
	Troškovi zarada	4.619.313	4.231.590	109
	Troškovi proizvodnih usluga	344.093	325.421	106
	Troškovi amortizacije	906.785	860.753	105
	Nematerijalni troškovi	398.801	354.180	113
	Troškovi poreza i doprinosa	104.420	90.530	115
2	Finansijski rashodi	170.359	34.228	498
3	Ostali rashodi	220.913	141.473	156
4	Rashodi iz ranijih godina	717	1.186	
5	Ukupno (1+2+3+4)	63.372.847	63.914.529	99
	Rashodi bez nabavne vrijednosti	7.312.592	6.601.055	141

Poslovni rashodi ostvareni na dan 31.12.2023.godine iznose 62.980.858 KM. U strukturi poslovnih rashoda nabavna vrijednost iznosi 56.060.255KM. Troškovi materijala ostvareni u 2023 godini su 547.191KM. Troškove materijala čine troškovi materijala za održavanje objekata i opreme, troškovi režijskog materijala i troškovi goriva i energije. Troškovi proizvodnih usluga su 344.093KM. U strukturi troškova proizvodnih usluga najveći dio se odnosi na troškove usluga održavanja objekata, opreme i vozila, troškove reklame i propagande, PTT usluge, komunalne usluge, kontrole goriva. Nematerijalni troškovi su 398.801KM, najveći dio se odnosi na troškove platnog prometa. Ostali rashodi odnose se na otpise sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma, rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja. Finansijski rashodi su povećani zbog novog načina knjiženje rabata(bodovi) 97.493KM i kamata po dugoročnom kreditu 41.507KM.

Zabilješke-bilans uspjeha**12. POSLOVNI PRIHODI (AOP 201)**

	U KM		
	31.12. 2023.	31.12.2022	2/3*100
1.Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	114.349	155.798	73
2.Prihod od prodaje robe u RS	62.454.965	62.327.795	100
3.Prihod od prodaje robe u Federaciji		348.343	
4.Prihod od prodaje robe Brčko Distrikt			
I Prihodi od prodaje robe UKUPNO	62.569.314	62.831.936	100
1 Prihod od pruženih usluga u RS	229.730	116.382	197
2.Prihod od pruženih usluga u Federaciji	144.100	3.707	388
II Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	373.830	120.089	311
Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)	62.943.144	62.952.024	100
III.Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju	206.341	48.704	424
1. Prihodi od refundacija	39.633	23.929	166
2. Prihodi od zakupnina	61.874	56.389	110
3. Prihodi od kamata			
4.Prihodi od refundacija štete			
5.Ostali poslovni prihodi			
IV Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)	101.507	80.318	126
POSLOVNI PRIHODI - UKUPNO (I do IV)	63.250.992	63.081.047	100

13. POSLOVNI RASHODI (AOP 219)

	U KM		
	31.12.2023	31.12.2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Nabavna vrijednost prodate robe	56.060.255	57.313.474	98
I Nabavna vrijednost prodate robe - ukupno	56.060.255	57.313.474	98
1. Troškovi materijala za izradu	68.956	83.089	83
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	91.428	81.886	112
3. Troškovi goriva i energije	386.807	396.719	98
II Troškovi materijala - ukupno (1 do 3)	547.191	561.694	97
1. Troškovi bruto zarada I naknada zarada	3.863.868	3.564.607	108
4.Troškovi oslalih ličnih primanja	755.445	666.983	113

III Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (1 do 6)	4.619.313	4.231.590	109
IV Troškovi amortizacije	906.785	860.753	105
1. Troškovi transportnih usluga	39.536	50.591	78
2. Troškovi usluga održavanja	180.051	159.593	113
3. Troškovi zakupnina	7.639	7.215	106
4. Troškovi reklame i propagande	22.004	31.208	71
5. Troškovi ostalih usluga	94.863	76.814	123
V Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)	344.093	325.421	106
1. Troškovi neproizvodnih usluga	48.169	60.677	79
2. Troškovi reprezentacije	23.427	16.740	140
3. Troškovi premije osiguranja	54.249	44.543	122
4. Troškovi platnog prometa	203.345	178.884	114
5. Troškovi članarina	8.965	9.880	91
6. Troškovi poreza i doprinosa	104.420	90.530	115
7. Ostali nematerijalni troškovi	60.646	43.456	147
VI Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 7)	503.221	444.710	113
POSLOVNI RASHODI - UKUPNO (I do VI)	62.980.858	63.737.642	99

14. FINANSIJSKI PRIHODI (AOP 239)

	U KM		
	31.12.2023	31.12.2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Prihodi od kamata			
2. Ostali finansijski prihodi	245.729	220.783	109
Finansijski prihodi - ukupno (1 do 2)	245.729	220.228	109

Ostali finansijski prihodi se najvećim dijelom odnose na povrat uplaćenih doprinosa na primanja radnika koji imaju status invalida, rabat odobren od strane dobavljača.

15. FINANSIJSKI RASHODI (AOP 244)

	U KM		
	31.12.2023	31.12. 2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Rashodi kamata	41.507	34.096	122
2. Ostali finansijski rashodi	128.852	132	
Finansijski rashodi - ukupno (1 do 2)	170.359	34.228	

Rashodi kamata odnose se na kamate po dugoročnom kreditu kod NLB banke Banja Luka .

Ostali finansijski rashodi su rabati po osnovu bodova koji se odnose na 2022.godinu a koji su iskorišteni u januaru 2023. godine.

16. OSTALI PRIHODI (AOP252,AOP 257,AOP 258, AOP 259, AOP 301)

U KM

	31.12.2023	31.12. 2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i mat.	8.829		
2. Viškovi izuzimajući viškove zaliha učinaka	59.261	89.805	66
3. Naplaćena otpisana potraživanja	72.452	11.098	
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 3)	140.542	100.913	139
II Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	29.595	51	
OSTALI PRIHODI - UKUPNO (I do II)	170.137	100.964	169

17. OSTALI RASHODI (AOP 261, AOP 302)

U KM

	31.12.2023	31.12.2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	60.695	73.606	82
2. Manjak ambalaže			
3. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	89.793		
4. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala, robe i ostali rashodi	70.425	67.867	
I Ostali rashodi - ukupno (1 do 4)	220.913	141.473	156
II Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina - ukupno	717	1.186	60
III Rashodi od usklađivanja vr.imovine			
OSTALI RASHODI - UKUPNO (I do III)	221.630	142.659	155

1. IZVJEŠTAJ O DOBICIMA I GUBICIMA PERIODA

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	256.732	-539.805
	I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401	117.172	165.965
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)	414		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415	117.172	165.965
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRACUNSKOM PERIODU			
	I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRACUNSKOM PERIODU (400 ± 416)	417	373.904	
	II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRACUNSKOM PERIODU (400 ± 416)	418		-373.840

Zabilješke-izvjestaj o dobitcima i gubicima perioda**18. NETO DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA (AOP 400)**

Ukupan neto dobitak u periodu 01.01.-31.12.2023.godine iznosi 256.732 KM i unosi se u aop 400 Izvještaja o dobitcima ili gubicima perioda. Navedeni dobitak predstavlja razliku dobiti prije oporezivanja u iznosu 294.011 KM (AOP 307 B.uspjeha) i poreskih rashoda perioda 37.168 KM (AOP 309 B.uspjeha) i odloženih poreskih rashoda 111 KM (AOP 312 B.uspjeha)

19. DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (AOP 401)

Iznos dobitka po osnovi smanjenja revalorizacionih rezervi za period 01.01.-31.12.2023.godine. iznosi 117.172 KM.

20. UKUPAN NETO DOBITAK PERIODA (AOP 417)

Ukupan neto dobitak perioda iznosi 373.904KM. Predstavlja zbir dobitka perioda iz bilansa uspjeha u iznosu 256.732 KM i dobitka po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi u iznosu 117.172KM.

2. BILANS TOKOVA GOTOVINE**Zabilješke-bilans tokova gotovine****21. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 501)**

	31.12.2023	31.12.2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	73.375.505	75.480.602	97
2. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	117.955	147.795	80
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 2)	73.493.460	75.628.397	97

22. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 506)

	31.12.2023	31.12.2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	68.075.077	70.234.766	97
2. Odlivi po osnovu isplata zarada , naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	4.247.350	4.197.128	101
3.Odlivi po osnovu plaćenih kamata	41.460	33.957	122
4.Odlivi po osnovu poreza na dobit			
5.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	100.808	184.595	55
I Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 2)	72.464.695	74.650.446	97

23. PRILIVI I ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I FINANSIRANJA (AOP 515, AOP 531, AOP 544, AOP551)

	31.12.2023	31.12.2022	2/3*100
1	2	3	4
1. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	8.500		
2. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		1.500.000	
I Prilivi iz aktivnosti investiranja i finansiranja (1 do 2)	8.500	1.500.000	
1. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	362.261	2.805.369	
2. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	285.992	185.183	
I Odlivi iz aktivnosti investiranja i finansiranja (1 do 2)	648.253	2.990.552	

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU**Zabilješke-izvjestaj o promjenama u kapitalu****VRIJEDNOST KAPITALA NA DAN 01.01.2023.GODINE (AOP 916)**

Ukupna vrijednost kapitala na dan 01.01.2023.godine iznosi 21.448.305 KM (AOP 916-kolona 10 i 12). Strukturu kapitala čini akcijski kapital 13.876.371KM (kolona 3) rezerve 1.377.186 KM (kolona 5), revalorizacije rezerve 4.269.742KM (kolona 6), neraspoređeni dobitak 1.925.006KM(kolona 9)

VRIJEDNOST KAPITALA NA DAN 31.12.2023.GODINE (AOP 925)

Ukupna vrijednost kapitala na dan 31.12.2023.godine iznosi 21.705.037KM (AOP 925-kolona 10 i 12). Strukturu kapitala čini akcijski kapital 13.876.371 (kolona 3).rezerve 1.377.186KM (kolona 5), revalorizacije rezerve 4.152.570 (kolona 6), neraspoređeni dobitak 2.298.910(kolona 9).

POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Društvo sa danom 31.12.2023. ima ukupno 17 sudskih sporova sa INA d.d. Zagreb, a vezano za osporavanje upisa vlasništva na nekretninama (benzinske pumpe, poslovne prostorije i skladišta). Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine apelacije "INA" d.d. Zagreb na prekinute sudske postupke su odbijene kao neosnovane. U ovim sporovima potrebno je rješavanje prethodnog pravnog pitanja. Pregled u nastavku:

Red br.	Datum	Broj predmeta	T U Ž I L A C	Procjena pravne službe
1	2	3	4	5
1.	15.12.2004.	PS-2314/04 O.sud B. Luka	INA» d.d. Zagreb (poništenje rješenja o upisu u sudski registar)	Tužba povučena u septembru 2009.g.
2.	17.03.2005.	PS-192/05 O.sud B.Luka	« INA» d.d. Zagreb predlagač mjere obezbjedenja b/s Prnjavor	zk.uložak glasi na tužioca, s obzirom na dosadašnju praksu sudova očekuje se prekid postupka.Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
3.	05.04.2005.	PS- 331/05 O.sud B. Luka	INA» d.d. Zagreb predlagač mjere obezbjedenja	zk.uložak glasi na tužioca, Rješenjem od 20.04.05 zabranjeno otuđenje i opterećenje nekretnina skladište Derviši, očekuje se prekid postupka. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
4.	15.07.2005	PS-726/05 Nov br.11-71 Ps 2233/05	« INA» d.d. Zagreb radi utvrđenja	Izjavljen odgovor na tužbu Rješenjem okružnog privrednog suda 57 0 Ps 2233/05 od

		O.sud B. Luka	su vlasništva na Upravnoj zgradi	13.09.2010.godine Postupak prekinut, tužilac izjav. žalbu Višem privred. sudu B.Luka. Rješenjem Višeg privrednog suda 57 0 Ps 2233/10 od 30.12. 2010 .žalba odbijena i potvrđeno rješenje o prekidu postupka Rješenjem od 05.03.2013. postupak se nastavlja. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
5.	22.04.2002	Ps-405/02 O.sud B. Luka	“INA“ Zagreb (poslovni prostor predat “INA“ Zagreb)	Revizija odbijena
6.	29.08.2005. Zajedno sa red. br.12.	PS-852/05 O.sud B.Luka Nov br.11-71 Ps 5857/05	«INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed ben.stanice Novi Grad	Osnovni sud B.L. presudom br.11-71 Ps 5857/05 od 26.02.2010.obavezao KP da preda u posjed b/s N.Grad. Izjavljena žalba Višem privrednom sudu B L. Žalba usvojena i u ponovnom postupku . Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
7.	29.08.2005.	PS-856/05 O.sud B.LUKA	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed ben.stanice Čelinac	Postupak prekinut izjavljen odgovor na apelac.u AP-1199/11 Ustavni sud BiH. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
8.	27.09.2005	PS-977/05 O.sud B.Lukanov. br 57 0 ps 7807/06 Okružni privredni sud B. Luka	INA» d.d. Zagreb tužba radi utvrđenja (" Krajinapetrol " je četvrtotuženi u ovom sporu) B/s Mrkonjić Grad	Rješenjem okružnog privrednog suda 57 0 Ps 7807/06 od 20.09.2010.godine.Postupak prekinut Viši privredni sud B.L. 15.11.2010.potvrdio rješenje. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
9.	18.04.2005.	PS- 374/05 Nov. br.11-71 Ps 7234/05 O.sud B.Luka	«INA» d.d. Zagreb Tužba radi brisanja uknjižbe trajnog prava korištenja skladišta Derviši	Postupak prekinut u septembru 2009.g. do rješenja prethodnog pitanja registracije «Krajinapetrol»a.d

10.	22.09.2005	PS-973/05 Nov.br.11-71 Ps 4973/05 O.sud B.Luka	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed b/s G.Podgradci	Dana,25.09.2007.god. Uložen odgovor na tužbu, očekuje se prekid postupka Rješenjem okružnog privrednog suda 57 0 Ps 4973/05 od 26.09.2011.g.Postupak prekinut Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
11.	26.09.2005. 04.07.2006.Tužba primljena 06.02.2008.	PS- 976/05Novi br.11-71 PS 7058/05 O.sud B.luka	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed b/s : 1.Prnjavor 2.Gradiška 3.Prijedor 4.Šipovo 5.Kneževo	Rješenjem okružnog privrednog suda 57 0 Ps 7058/05 od 17.09.2010.godine Post. prekinut.Viši privredni sud Banja Luka12.11. 2010. potvrdio rješenje. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
12.	04.07.2006. Tužba primljena 22.02.2008	PS-852/05 Nov.br.11-71 PS 5857/05 O.sud B. luka	INA» d.d. Zagreb preinačena tužba radi predaje u posjed b/s Knežica	Osnovni sud B.L. presudom br.11-71 Ps 5857/05 od 26.02.2010.obavezao KP da preda u posjed b/s N.Grad. Izjavljena žalba Višem privrednom sudu B L. Žalba usvojena i u ponovnom postupku . Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
13	23.08.2005. Tužba primljena22.02.2008	PS-841/05 Novi br.11-71 Ps2318/05 O. sud B.Luka	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed b/s Srbac	Rješenjem okružnog privrednog suda 57 0 Ps 2318/05 od 27.08.2010.godine Postupak prekinut, Tužilac izjavio žalbu Višem privred. sudu -Rješenjem Viš. Privr. suda 57 0 Ps 2318/10 od 28.01. 2011 .žalba odbijena i potvrđeno rješenje o prekid. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja.
14	24.06.2013. Tužba primljena12.07.2013	57 0 Ps 104 323 13 Ps	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed b/s Skladište Ramići	Dana,25.07.2013.god. Uložen odgovor na tužbu, očekuje se prekid postupka. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja

15	24.06.2013. Tužba primljena 12.07.2013	57 0 Ps 104 322 13 Ps	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed b/s B/S Banja Luka-1, Ulica Knjaza Miloša	Dana, 15.07.2013.god. Uložen odgovor na tužbu, očekuje se prekid postupka. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
16	24.06.2013. Tužba primljena 12.07.2013	57 0 Ps 104 321 13 Ps	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed b/s B/S Banja Luka-2, Ulica Nikole Pašića	Dana, 09.07.2013.god. Uložen odgovor na tužbu, očekuje se prekid postupka. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja
17	24.06.2013. Tužba primljena 12.07.2013	57 0 Ps 104 320 13 Ps	INA» d.d. Zagreb vlasnička tužba radi predaje u posjed b/s B/S Banja Luka-3, Ulica Isajije Mitrovića	Dana, 25.07.2013.god. Uložen odgovor na tužbu, očekuje se prekid postupka. Odlukom Ustavnog suda BiH postupak prekinut radi rješavanja pret.prav.pitanja

Krajinapetrol je sa danom 31.12.2023. godine u cilju naplate svojih potraživanja imao pokrenute sljedeće sudske sporove:

ŠIFRA	KUPAC	Broj tužbe	Datum tužbe	Stanje na dan 31.12.2023.
1	2	3	4	5
687	Katalina szr Srb	mals-18243/08	27.6.2008.	1.756,74
896	Mehanička Prerada Drveta Čelina	Ps-6977/05	06.05.2005	19.298,20
898	Elbing DOO	710Ps 068839/09	03.09.2009	198,13
1749	Dir-company	710Mals 071549/09	22.10.2009	2.824,68
2151	Kik Trgotrans Čelinac	Ps-2783/06	14.06.2006.	2.984,53
2204	Dion tehnik-Prnjavor	570Mals 11050014	26.08.2014	1.247,46
2208	Mašinski prsten Kneže	570Mals 086853 10	07.06.2010	692,97
2297	TMT DOO	Mals-533316/08	31.12.2008	535,36
2368	Tri-Mar doo	Ps-12937/07	28.12.2007	9.813,53
2539	Autoprevoznik Đurašinović	Ps-12949/07	28.12.2007.	1.750,41
2633	Remont pruga	570Ps092110 11 Ps	02.02.2011	3.343,62
2679	Velimir Bakal-prevoz.putnika			3.000,00
2771	Stirokart paneli	57 0 Ps 091099 Ps	02.02.2011	17.781,94
2788	DUGA-ŠPED	Mals-18235/08	27.06.2008.	997,00
2800	Centar za socijalni rad Srbac	57 0/Mals 113619/15		1.213,16
2801	Đukić komerc Šipovo	57 0 Ps 097465/12	2012	4.250,93
2934	Ekonomik Kovačević Milka	710Ps 067137/09	30.07.2009	2.190,39
3300	Mandić- Gligić	71 0 P089653 10	09.06.2010	8.093,00
3326	Krečana doo	Ps-52800/08	31.12.2008	9.498,22
3331	Jugodrho STR	Ps-13052/08	31.12.2008	5.075,39

ŠIFRA	KUPAC	Broj tužbe	Datum tužbe	Stanje na dan 31.12.2023.
1	2	3	4	5
3524	MIOS PROM	710Ps 067138/09	30.07.2009	3.542,05
3648	Artex SZR - Mrkonjić Grad	570Mals 094711 11	17.10.2011	7.912,82
3651	TIĆ VESELINOVIĆ	710Mals 067134/09	30.07.2009	2.618,39
3659	Stupar Vladimir-autoprevoznik	Ps-53298/08	31.12.2008	6.410,56
3755	Zeljковиć Dalibor Sam.autolim.r	710Mals 067128/09	30.07.2009	623,51
3853	SIM-Komerc doo	710Mals 067131/09	30.07.2009	2.360,14
3977	Šikman d.o.o.	710Mals 074062/09	23.11.2009	692,74
4104	Put ad Banja Luka	570PS100398/12	25.10.2012	22.940,37
4402	Cosmopolit B.Luka	57 0/mals 113329/15		1.736,64
4502	Centar za kulturu i sport Srbac	57 0/mals 113618/15		551,61
4531	Europlin - Laktaši	57 0 Ps 104903 13Ps	27.07.2013	6.819,30
4626	NIK company Pantelić	57 0 PS 095052 11 PS	08.11.2011	7.121,55
4688	Gumi tehnik Prnjavor	57 0/PS 113227/15		6.510,01
4967	Zomex	570Mals 119433/16	28.12.2016	711,15
4506	EX COMMERCE B.Luka	570Mals 11798916	04.03.2016	340,00
4915	Pilipović SZR B.Luka	570Mals 114317/15		1.011,69
4947	Oaza-Banja Luka(Ivanjska)	570 Ps1120161414	19.12.2014	9.595,56
4956	BOR SZR Prnjavor	570Mals 112714/15		573,93
4996	Kostadinović Nebojša Gradiška	570Mals 112554/15		1.251,85
5029	Autoprevoznik Kljajić-Gradiška	570Ps103277/13		16.101,90
5467	Cvijić group Šipovo	57 o/Mals 12412117		4.082,25
3130	Osnovni sud u Banja Luci	57 0 Mals 129598 19		1.598,53
6015	Klub za djecu – vrtić Andrej	57 0 Mals 131413 19		1.267,12
2969	Štecla doo Srbac	57 Mals 131448 19		2.802,34
5443	Notar Ranko Bakić Novi Grad	67 0 Mals 001592 20		1.722,23
2216	Vetprodukt Prnjavor	57 0 Mals 131412 19		504,76
	AKS d.o.o. Čelinac	57 0 Mals 137595 21	17.12.2021	1.559,90
	Munja TRANS sp Z.Dujić Gradiska	57 0 Mals 137593 21	17.12.2021	362,00
	Andrijana Koričić STR AS K.Varoš	57 0 Mals 137594 21	17.12.2021	374,28

PORESKI RIZICI

Poreski sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uređen je na osnovu principa da se indirektni porezi (carina, akciza, PDV i putarine) uređuju na nivou BiH, dok se svi ostali porezi (porez na dobit, dohodak građana, imovinu, takse, naknade), kao i doprinosi socijalnog osiguranja, uvode na entitetskom nivou. Za poreske obveznike veliki problem predstavlja česta izmjena zakona kao i podzakonskih akata koji uređuju oblast poreza, za razliku od većine razvijenijih tržišnih privreda koje imaju stabilan poreski sistem.

Kada je praktična primjena poreskih zakona u pitanju često postoje razlike u mišljenju između pojedinih nadležnih državnih organa vezano za pravnu interpretaciju pojedinih zakonskih odredbi. Ove pojave mogu dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. U nekim

slučajevima po istom poreskom pitanju se javlja zakonska nadležnost više inspekcijskih organa (npr. spoljnotrgovinski promet, pitanja carina i devizne kontrole).

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Preduzeća mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat drugačijeg tumačenja i primjene zakona od strane uprave u odnosu na inspekcijske organe, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Preduzeću može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske i Zakonom o indirektnom oporezivanju BiH, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajno viši od onog u zemljama sa stabilnim i razvijenijim poreskim sistemom.

Pored navedenog, Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo Društva smatra da Društvo posjeduje dovoljnu i adekvatnu prateću dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva. Rukovodstvo Društva smatra da eventualna različita tumačenja neće imati materijalno značajnih posljedica po finansijske izvještaje Društva.

ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovi finansijski izvještaji odobreni su od strane Direktora Društva i autorizovani za izdavanje na dan 28.februara 2024. godine.

Banja Luka, februar 2024. god.

ĐURĐEVIĆ BOŽANA

Dr.MILOVAN BAJIĆ, dipl,ecc